


# LO GRINHON

**La Gazeta dau Vivarés d'en Naut**



---

## SOMARI

---

*Nouvelles de Parlarem et des lecteurs du Grinhon-Qu'èra la fèsta ès Vaudavent : photos Jean-Luc Thomas-Sovenirs de Ràdio (1987) Marie Mourier-Paiaa per chantar !-Las chastenhas : Gerard Betton-De l'Irlanda au Vivarés-Chançon de Ponç le Barrutlaire-The Song of Wandering Aengus (1897 : Joan-Claudi Forêt-Fèsta de la musica ès Arlabòsc, lo 21 de junh: photos G. Betton-Per se galar un pauc-Nalboc : Jan Nicolas-La Melanie : Mirelha Thoué-Escrivan au Grinhon : Marcela ; G.B.-La Pola dau Vinheron Ardechés ; Marie-Hélène e Marc Noalha*

## Nouvelles de Parlarem et des lecteurs du Grinhon

Les deux mois de mai et juin ont été marqués par quelques moments importants de notre activité occitane.

Tout d'abord le 28 mai c'était l'inauguration à Vaudevant du « Chemin de Marie Mourier », *Dins las piaas de Marie Mourier* : sur les pas de Marie. Née à Vaudevant, Marie était allée à l'école du village. Ce cheminement autour du village, inauguré officiellement le 28 rappelle le cheminement de l'enfant. Voir quelques échos de l'événement par la photo, page 3.

Le 21 juin c'était la fête de la musique, Huguette et Marc l'ont animée à Arlebosc, mêlant agréablement les chansons composées par Marc et la tradition que chante Huguette. Une belle soirée. Quelques images en page 8.

Après l'été, dès le mois de septembre, nous retrouverons les chanteurs de Parlarem pour les Journées du Patrimoine. Le dimanche 18 septembre, Huguette et Marc chanteront à Saint-Félicien, peut-être séparément. Le samedi 17, à Satillieu, présentation de l'exposition : « Toponymie occitane en Rhône-Alpes (TORA) », toute la journée, conférence vers 16 heures : *Petite histoire de l'Occitan, patois et occitan*, avec Gérard, illustrée de chansons interprétées par Huguette pour les divers dialectes occitans. Enfin Huguette fera chanter le public.

Le Grinhon veut ici remercier la fidélité de ses lecteurs qui se manifestent très souvent par un mot gentil, une petite carte, des voeux au nouvel an, des commentaires aussi...

*Anem benlhau nos tornar arrossar per parlar ?* demande très justement Marcelle, elle réagit par ailleurs à la belle histoire de notre ami américain Ryan (voir le numéro 113 du Grinhon ou le beau reportage paru dans *Le Réveil*). Un autre lecteur réagit : *Gente tèxte. Es intelligent aqueste joine òme (G.B.)*, puis il nous fait profiter d'un souvenir personnel très intéressant. Voir ces deux réactions

**LO GRINHON**  
es la revuua de l'associacion occitana  
**PARLAREM EN VIVARÉS**  
D'èss Anonai.

Es mandaa a tots los aderents.  
Per la recure, mandar  
12 € per una persona  
15€ per un coble a :

LO GRINHON (G. Betton)  
La petita Comba  
27 rua Marcel Bruyère  
07100 ANONAI

Faire lo chec a l'òrdre de  
**PARLAREM EN VIVARÉS.**  
Los abonaments partan dau n° de Prima  
e s'achaban daube lo n° d'Ivèrn

Equipa tecnica, expedicion : M. et JL  
Thoué, R.Chanal, U. Betton  
Tresorier : J.L.Fourel Maqueta : Quentin  
Garnier  
Direccion : G.Betton

en page 10. Enfin certains lecteurs manifestent simplement leurs encouragements et leur soutien par un petit supplément à leur abonnement 15 €, au lieu de 12... et même 20 € parfois. Les finances du Grinhon ne s'en portent que mieux face aux augmentations des coûts de fabrication et surtout des frais postaux.

Per retrovar **lo Grinhon e Parlarem** sus internet

**BARTAVEL**  
<http://www.bartavel.com/>

*BARTAVEL :una mina d'informacions sus la linga dau  
Vivarès de naut .(resp. Patric Cròs)*

**Redaccion:** (per aqueste numero) Joan-Claudi Forêt, Gerard Betton, Jan Nicolas, Mirelha Thoué, Marie-Hélène Marteau, Marc Noalha, Marcela e G.B.

**Fotos** : Jean-Luc Thomas, Gérard Betton

## **Qu'èra la fèsta ès Vaudavent**



Lo President Sausset de la comunautat de comunas, còpa lo riban que tenon Laetitia Bourjat, Maira de Vaudavent e Michèle Victory encara deputata de l'Ardecha au mes de mai.



Jean Roux, president de l'IEO regionau parlèt en occitan e en francés



Puei chantèran Marie Mourier. A gaucha Annette Mourier



E chantèran encara

La joina  
familha  
Mourier,  
a taula



## Sovenirs de Ràdio (1987) Marie Mourier

En 1987 las emissions de ràdio sus las antenas d'Anonai van lhur petit chamin, apreciaas per los amics de la lenga d'òc dau Nòrd-Vivarés. E ne'n siem plus aus començaments ! Dejà cinc ans son passats. L'emission 208, dau 27 d'octòbre, es un bon exemple de ce que fasiam de melhor, se l'òm pòt dire.

Dins una ora e dimi de temps i a, d'assurat, e per una aurelha d'encuei, beucòp trop de parlòtas, de repapiatges, de barjacariá que l'òm poiriá se'n passar. La magia dau direct es passaa, lo plaser tant novèu d'escotar la lenga que veniá dau « pòste » e que nos amusava, tant coma borringava talament d'emocions prigondas, tot aquò exista plus gaire...

Pasmens aquesta emission content de perlas, de chançons de Josep Delhomme, famós chantaire de tradicion, tant coma Margarita Granger que chanta aicí doas chançons e conta d'istorietas. Enfin Marie Mourier, que començava mas sa collaboracion daube Ràdio-Vivarés. Era encara gaire venguá participar a l'emission e fuguèt pas, se'n manca, daus promeïrs animators coma Noël Avenas que faguèt lo bon temps de las emissions de 1982 a 1985. Marie demorava ès San Fircián, pro loent d'Anonai e nos escotava. Quora venguèt nos veire èra prompta. Dins aquesta emission d'octòbre 1987 nos prepausa dejà de textes escrits de sa man.

(tirat de *Sovenirs de Ràdio* per Gerard Betton)

Aqueste jorn d'octòbre 1987 Marie nos chantèt per acabar l'emission : *Soliá quand chantava lo printemps* trovem aqueste texte dins l'edicion de sos textes sos le titre *Las gaminas en champ*.

De'n promeïr aviá chantat *Quand me loièran* lo texte èra prompte quasi sens chanjament daube l'edicion finala. Lo chantava sus lo mesme aire que *Quand èro petiotona* (veire CD Parlam : *Ieu savo una chançon*). Los textes de Marie van paréisser a chaa pauc a partir de 1989 dins *Lo Grinhon* per finalament èsser regropats dins una promeïra edicion en 2007, puei 2017, edicion bilingua.

L'emission fuguèt l'ocasion de lhi pausar de questions sus son passat e sus aquesta lòia. Qu'es Joseph Delhomme que comença.

### **Quand me loièran Paiaa per chantar !**

*Joseph Delhomme* : « Èratz loenh d'ès vos ?

*Marie Mourier* : Pas loenh, èro pas loiaa bien loenh, enfin l'òm se'n anava pas sovent quand meme. Mas l'òm èra pas maleirós. Los enfants que restavan daube lhurs parents travalhavan mai. Qu'es pas lo travalh qu'èra dur una fes que l'òm èra abituats, qu'es d'estre pas en familia.

*Gerard Betton* : Loenh o pas loenh, a l'epòca i aviá pas d'autò, l'òm-z-èra totjorn loent finalament.  
*Maurici Valette* : A pé !

*Marie* : L'òm se'n anava la diumenja après meijorn, quand l'òm-z-aviá dinat, la pranièra... Puei faliá rintrar per tornar en champ, sus las quatre o cinc oras. Aviau dimèia ora de chamin... Tant se pet melh.

N'aquel endreit i aviá de chastenhas, n'en ramassavam tota l'autona, si tueit que tombavan. Puei

lo vèspre las triavam autorn de la tabla, per çò que faliá pas metre las picaas, anavan de costat per las bèstias e las autres las menavam sus lo marchat.

E aquí, en triant las chastenhas, de còps i aviá de monde que venián a la velhaa e se chantava. E aquí... (rires), qu'es per rire ! mas la sola fes que siau estaa paiaa per aver chantat qu'es a una velhaa, en triant de chastenhas :

I aviá un veisin, i a de temps qu'es mòrt, lo paure... m'avián fait chantar e puei me diguèt :

- Chanta ne'n una autra e te dòne cinc sòus.

Ne'n chantei n'autra, me donèt cinc sòus.

Me ne'n faguèt chantar n'autra, me donèt ditz sòus... e aviá plus ren dins sas pòchas. La troasièma me faguèt una mia. (Rires, aplaudiments...)

*Gerard* : Aqu'es una genta istoara !

*Marie* : Aquò d'aquí qu'es veritable. Ne'n gardo un bon sovenir.

## **Quand me loièran (2)**

### **Las chastenhas**

*Gerard Betton* : E vos an pas tornat loiari ?

*Marie Mourier* : Lais èro 'naa tres estius de suita... Après lais anavo per ramassar de chastenhas, plus granda, a la jormaa, aviau quinze o setze ans.

*Gérard* : N'i aviá bien de chastenhas ?

*Marie* : I aviá bien de chastenhas a-n-aquel endreit, qu'èra sus Vaudavent.

*Gerard* : E las vendián ?

*Marie* : Las chastenhas se vendián. Ne'n fasiam un grand charjament e mon patron las montava ès La Lovei los jorns de marchat. Alòrs aquí partiam a cinc oras dau matin daube doas paires de vachas. Filavam qu'èra pas jorn, me fasiá menar la recobla, montavo josca au còl dau Marchand, tant se pé plus naut... puei m'entornavo tota sola daube la... Puei, après, ille i arrivava daube una paire de bèstias josca ès La Lovei, quò tirava moens.

*Gerard* : Quò fasiá una sacré sortiá quand meme ! D'ès Vaudavent ès La Lovei... !

*Marie* : E oei, quò se fasiá, daube de vachas atelaas e una cobla. Acoblavam.

*Joseph Delhomme* : Dètz quilòmetres...

A quau moment, los jòus, ès La Lovei, au marchat, i aviá bien de monde per ce que d'ès Ròcha-paura ne'n veniá totjorn un car qu'èra borrat ! I aviá mai d'ès Nozèiras, Desbòs, ne'n menava totjorn benlèu dos cars, savo pas quant ! I aviá una tombaa aquí de marchat, los jòus. A l'endarrièr fasián tots lhurs reserves de chastenhas per economizar lo pan.

*Marie* : E mon patron ne'n menava de charjaments aus covents. Qu'èra religiós a 'quela epòca. Qu'èra en 32, 33 ...

## De l'Irlanda au Vivarés

Per Joan-Claudi Forêt

### Chançon de Ponç le Barrutlaire

Anèro diens le boés d'aulanhas  
que diens ma tèsta aviau le fèc.  
Copèro e pialèro una brancha,  
pinguèro una ampa sus un fiu.  
Los parpalhons de nuet volavan,  
las estialas de pelhonar.  
Getèro diens le riu mon ampa,  
prenguèro una troita d'argent.

Quand l'aguèro botaa a tèrra,  
anèro sus le fèc bofar,  
mas i aguèt un frofró diens l'èrba,  
quauqu'un m'apelèt per mon nom.  
Qu'èra una filha lusissenta  
dobe aus chaveus flors de pomeir.  
Crièt mon nom davant de fure  
e disparéisser diens l'èr clar.

Mai que sieze un vieu barrutlaire  
a travèrs vaus, a travèrs monts,  
trovarai bien ont es 'naa, ela,  
bicarai sas bocha' e sas mans.  
'Nirem diens l'èrba e la lumeira  
culhir josca a la fin daus temps  
las pomas d'argent de la luna  
e las pomas d'aur dau soleu.

### The Song of Wandering Aengus (1897)

I went out to the hazel wood,  
Because a fire was in my head,  
And cut and peeled a hazel wand,  
And hooked a berry to a thread;  
And when white moths were on the wing,  
And moth-like stars were flickering out,  
I dropped the berry in a stream  
And caught a little silver trout.

When I had laid it on the floor  
I went to blow the fire a-flame,  
But something rustled on the floor,  
And someone called me by my name:  
It had become a glimmering girl  
With apple blossom in her hair  
Who called me by my name and ran  
And faded through the brightening air.

Though I am old with wandering  
Through hollow lands and hilly lands,  
I will find out where she has gone,  
And kiss her lips and take her hands;  
And walk among long dappled grass,  
And pluck till time and times are done,  
The silver apples of the moon,  
The golden apples of the sun.

Vequià la liura traducción d'un poëma de l'Irlandés William Butler Yeats (1865-1939), prèmi Nobel de literatura en 1923. Qu'es una de sas òvras mai gentas e mai coneissuàs, mesa en musica per mai d'un chantaire, Donovan entre autres (version en linha). Yeats s'inspirèt d'una chançon grèga qu'aviá legiá en traducción e qu'adaptèt a l'univèrs irlandés. Assaièro a mon torn d'aclimatar lo poëma diens l'atmosfèra e diens la lenga de nòstre Vivarés. Per que se poguèsse chantar (pue qu'es presentat coma una chançon), gardèro le vers octosillabic de l'originau, sens las rimas (que l'auriá faput completament rescriure), mas en alternant las finalas femeninas e masculinas, per bailar au ritme un pauc de relèu.

Quela istòria d'un vieu que s'es fait vagabond per perseure son songe o sa chimèra es d'una poesia ponhenta, liugeira e lumenosa. Es de tot temps e de tot país. Diriam que foguèt inventaa per menar aus dos vers finaus, que contenan una supèrba metafòra conclusiva.

Vaquí una segonda adaptacion, mai liura, rimaa e benliu pas melhora. Au lector de jutjar.

Anèro au boés de las aulanhas,  
la tèsta en fèc, au bòrd dau riu.  
Pialèro una brancha de sanhas,  
pinguèro una ampa sus un fiu.  
Au ciau un autre flòt s'eschampa,  
estiala' e parpalhons de nuet.  
Diens las aigas geto mon ampa,  
troita d'argent prenguèro pue.

Bòto la troita sus la riva,  
siau 'nat au fèc e l'ai bofat.  
Frofró diens l'èrba que s'abrina :  
quauqu'un per mon nom m'a sonat.  
Qu'èra una filha : piau de burre,  
diens sos chaveus flors de pomeir.  
Crièt mon nom davant de fure  
e s'avalir dins le ronzeir.

Mai que siese un vieu barrutlaire  
per monts e vaus querrent son pan,  
trovarai ont ela anèt jaire,  
bicarai sas bocha' e sa man.  
'Nirem diens l'èrba clara o bruna  
culhir josca au fons dau temps bleu  
las pomas d'argent de la luna  
e las pomas d'aur dau soleu.

Joan-Claudi Forêt

## Fèsta de la musica ès Arlabòsc, lo 21 de junh



Los chantaires de Parlarem : Marc et Huguette. Chançons modernas e tradicion



Un public atentiu e nombrós. La vespraa fu-guèt genta per lo promèir jorn de l'estiu.

Chantem lo mai  
Le lundi de la Pentecôte.  
Vivre ici  
L'aiga de la font  
La vieille de Mende  
Rin drin drin  
Auvirem plus l'armònica  
Elle et lui  
Quand èro petiotona  
Parla-mi  
Au café dau país  
Vira vira  
Los tres dalhaires  
Lo pont de Mirabel  
La color de ton còr  
Joselon  
Garçons de mon village..  
*E d'autras chançons... e encara....*



## Per se galar un pauc

*Lo Jan Nicolas nos conta un personatge dau temps passat. Qu'es tot lo petit monde d'ès Satilhau que fai reviure per nos dins sos textes.*

### NALBOC

Savo pas perqué l'apelavan coma quò. Èra maçon ès Satilhau.

Qu'èra avant la darrièra guèrra, militava au partit comunista. Èra montat a París per participar au congrès dau partit. Quand tornèt, li demandèron, qu'aqu'ei qu'avián dit ?

Diguèt : « Savo pas ce qu'an dit, mas an bien parlat ! »

Qu'èra lo lendeman de l'eleccion dau President de la Repubica, èra pas content. Lo vèspre en sopan diguèt en sa femna :

-Vosautris los ovriers vòtetz bien per de Gaulle, anem vèire ce que vai vos arrivar.

Sa femna li diguèt :

-Veio qu'aqueste après-mejorn as pas begut d'aiga. Minja ta sopa, vai te jaire !

Lo lendeman matin en partant per remontar un mur ès la Font dau Pin, passèt per lo vilatge per achetar un paquet de tabat.

Rencontrèt Filemon qu'abitava ès la Chaberna :

Nalboc : « Diá Filemon te siàs pas essublat ! Que de nòve ès la Chaberna ? »

Filémon : « Veiem pas grand monde, anem tuar lo caion. Èro vengut querre de pèure. »

Nalboc : « Vèio que siàs totjorn leste. »

Filemon : « Pas tant qu'aquó, mon janolh me fai sufrir. Chasque còp que lo temps chama ja, zo savo. Encuei qu'ei la traversa. »

Nalboc : « Qu'ei la traversa, quel' aura que ven d'ès San-Julián quò vau franc ren ! Mi zo savo bien. Ma femna ne'n ven !

**Jan Nicolas**

Vocabulari :

Qu'aqu'ei qu'avián dit : qu'aquò es... : *qu'ont-ils dit* ; vai te jaire : vai te cojar ; querre de pèure : *chercher du poivre* ; travèrsa : *vent d'ouest/nord-ouest*, auvernassa

*Mirelha Thoué conta de temps en temps d'istoaras. S'es lançaa per las escriure. Benvenguá au Grinhon.*

### La Melanie

La Melanie vodriá ben se mariar daube lo Toine, solament tròva que lo Toine se decida pas vite. Pasmens la Melanie fai las preïeras au Bon Dieu tots los matins e tots los vespres coma las sers li l'an dit, mas quò marcha pas.

La recepta deu pas èsser bona.

Un jorn, la Melanie a un'idèia, se ditz : « Lo bon Dieu es bien bravon, mas qu'es un òme, comprend ren en las femnas. Vau anar veire la Senta Vierja, quela que ten son petiòton dins sos bras, amont a l'eglisa. Qu'es una femna, me comprendra, ila ».

Veiquià la Melanie que monta a l'eglisa en rasant los murs per pas se faire veire.

Mas lo campanèir la ves, e lo campanèir es un sacre farsaire. Se ditz :

« La Melanie que vai a l'eglisa un jorn de la setmana, qu'es pas bien catolic aquò ; vau anar veire.

La Melanie se planta devant la statua de la Senta Vierge que ten son petiòton dins sos bras, e lo campanèir s'escond detrès un pilièr per tot veire e tot auvir.

La Melanie parla a la Senta Vierge ; la Senta Vierge es una dama, l'òm li parla en francés :

« Sainte Vierge, faites que je me marie avec le Toine ».

Lo campaneir, detrès son pilièr pren una petita votz per que la Melanie lo reconeisseguesse pas :

« Te mariarès pas, te mariarès pas ».

La Melanie contunua las preïeras, e totjorn quela petita votz : « Te mariarès pas, te mariarès pas ».

Au bot d'un moment, la Melanie n'a per dessús la tèsta, se vira dau latz dau petit Jesús e li fai :  
« Quesa-te bargalhós ! qu'es pas en ti que parlo, qu'es en ta momà !»

#### Vocabulari:

Las sers : *les soeurs (religieuses)* ; lo campanèir la ves : *le sonneur de cloche la voit* ; farsaire : *farseur* ; s'escond detrès : *se cache derrière* ; auvir : *entendre* ; lo reconeisseguesse pas : *ne le reconnaisse pas (subj.)*

---

## Escrivan au Grinhon

Bonjorn a tots,

Ai ben eissublat de mandar lo chèc per lo Grinhon.

Daube los socis de la COVID, iura la guèrra que menaça... crèio ben qu'anem tots perdre la bola !

A part aquò quò vai pas mau, espèro que vosautres qu'es de meme. Anem benlhau nos tornar arrossar per parlar ?

Ai vegut dins un jornal qu'un american es vengut es nosautres per aprendre a parlar nòstra linga. Aquò nos encoratja e quò nos fai reviure.

Lo bonjorn a tots, amistats, joscamai      Marcela

Gente tèxte. Es intelligent aqueste joine òme.

Quand ère assistant de francés en Angletèrra, i a cincanta ans, a l'universitat de Bristol onte seguissíai de cors de literatura anglesa per los Anglés, ( que me foguèron franc utiles après per passar l'agregacion ) per la licéncia de francés i aviá una mena de module de provençau obligatòri. Es coma aquò que comencère de legir un pauc de Mistral : ajudère un collèga anglés a revirar una paja de pròsa de Mistral ( de "Memòris e racòntes" ) en anglés, a còps de diccionaris de Mistral provençau - francés, puèi Harrap's francés-anglés.

Amistat,      G.B.

## Coisina

# LA POLA DAU VINHERON ARDECHÉS

Recepta de totas sasons per 6 personas :

- 1 genta pola d'a pauc pres 2 kg
- 1 botelha de vin roge de Còstas d'Ardecha
- 300 g de champanhons de París
- 200 g de lard magre salat
- 1 genta eschalonna ; de burre ; tan se pet de farina
- 1 òs a mèula (bèu o vèl)
- 6 gruns de pèure ; 3 clavèus de giròfla ; sau

La velha :



Aube 1 blanc de porre, 1 racina e la menustralha de la pola, apromptètz un bolhon dins 3 litres d'aiga.

Quand quò bulhís, plongètz la pola dedins. Laissètz fremir 1 h 30 puei laissètz fresir dins lo bolhon.

Lo lendeman :

Botètz la pola a escolar. La copar en morcèus e la faire revenir dins una paella aube de burre. Chaplètz franc fin eschalonna, champanhons e lard magre (qu'auretz passat devant a l'aiga freida.)

Apondètz tot aquò dins la paella, laissètz-zò tot daurar sens quitar de sohnar, apondètz la cundura (gaire de sau).

Banhètz aube lo vin (tota la botelha) e laissètz bulhir 10 menutas.

Tirètz los morcèus de pola e la garnitura e dispausètz lo tot dins lo plat de servici. Tenir au chaud.

Pochètz la mèula copaa en rondèlas (d'un travèrs de det) a pauc près 1 menuta, tirètz e depausètz-zò aube l'aure dins lo plat de servici.

Lietz la sauça aube un burre maniat, bogètz puei sus lo plat de servici.

De servir chaud, accompanhat d'una botelha dau mesme vin qu'a servit a confeccionar la recepta.

En garnitura :

De chasthanhas d'Ardecha qu'auretz pochaas dins lo bolhon de la pola. Si avètz gis de chasthanhas, poiètz las remplaçar per un ris a la creòla o de trifòlas au forn.

Vocabulari : eschalonna : échalote ; lard magre : poitrine ; menustralha : abattis (bots d'alias, còl, patas, testa ...) ; chaplar : émincer ; apondre : ajouter ; cundura : assaisonnement ; mèula : moelle ; l'aure : le reste ; bojar : vider, transvaser...

**Marie-Hélène**  
(adaptacion occitana : Marc)

**"ANC, DE VIVARES, NON AC CLAM,  
QU'OM ESTRAINZ AGUES SET  
NI FAM NI FOS COCHAZ."**

(Jamais, du Vivarais, il n'y eut  
plainte qu'un étranger  
eût soif ni faim, ni qu'il  
y fût tourmenté.)

*Peire de Vic*

Vivarais en  
Parlarem

Gerald Betton  
Mesa en paja :

Qui estin Gaufric  
Mesa en paja :

abouler ! pensat  
de vos

Lo Grimaldi